

2021 Post –National Revised ATP: Kereiti 10 – Kotara 1: **SESOHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA 1 (Matsatsi a 45)	Beke 1 27 - 29 Pherekong (Matsatsi a 3)	Beke 2 01 - 05 Tihakola (Matsatsi a 5)	Beke 3 08 – 12 Tihakola (Matsatsi a 5)	Beke 4 15 - 19 Tihakola (Matsatsi a 5)	Beke 5 22 - 26 Tihakola (Matsatsi a 5)	Beke 6 01 - 05 Tihakubele (Matsatsi a 5)	Beke 7 08 - 12 Tihakubele (Matsatsi a 5)	Beke 8 15 - 19 Tihakubele (Tihakubele 5)	Beke 9 22 - 26 Tihakubele (Matsatsi a 4)	Beke 10 29 - 31 Tihakubele (Matsatsi a 3)	
Dihlooho tsa SLKT	Ho bala le Ho boha (Hora e le 1) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 le 40m)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Hora e le 1) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 le 40m e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)
Dihlooho/Makgetha le Bokgoni	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Momahanyo ya mosebetsi wa Kereiti 10</p> <p>Tema ya dingolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti</p> <p>Puisano ka tekanyetso ya motheo</p> <p>Bua ka makgetha a ditema tsa dingolwa</p> <p>Tlhahiso ya dingolwa: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo:</p> <p>Puo maamong</p> <p>Tekanyetso ya motheo</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bala ka botebo ditema tse kgutshwane bakeng sa kgutsufatso le ho ngola dinoutso. Bala tema e nehelanang ka tlhahisoleseding (jk. tema e hlahosang). Ho elellwa le ho hlahisa dintlha le mehopolu ya bohlokwa <p>Ho bala le ho boha ka boikemelo ho ekeditsweng:</p> <p>Hlahisa projeke ya ho bala e ekeditsweng.</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Dipolelo, sebopelo sa polelo (moetsi - ketso - moetsuwa), makgethi</p> <p>Tshebediso ya lekgathe lejwale.</p> <p>Tlotlontswa e tswang ditemeng tse badilweng.</p>	<p>Ho mamela le Ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng sa ho hlahisa mohopolo:</p> <p>Tlhahiso ya mehopolu sehloohong seo ho buisanweng ka sona ka phaposing.</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Seratswana se Hlahosang le se phetang</p> <p>Ngola diratswana tse pedi tsa phetelo mabapi le dintho tseo o kopaneng le tsona ha o bala tema ya dingolwa</p> <p>KAPA</p> <p>Ngola diratswana tse pedi moo o hlahisang maikutlo ka sehlooho seo le buileng ka sona ka phaposing</p> <p>Tsepamisa mehopolu hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopelo sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho hlahiswa ha dingolwa.</p> <p>Ho hlahiswa ha makgetha a dingolwa.</p> <p>Ho bala ka botebo tema e kgutshwane e ngotsweng bakeng sa kutlwisiso boemong ba dipolelo le ba seratswana:</p> <p>Tsepamo e be hodima e le nngwe moo ho hlwauwang makgetha mme ho buisanwe ka tshebediso ya ona.</p> <p>Bala le ho buisana ka tema.</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Ho hlahisa maikutlo:</p> <p>Mahlalosi le makgethi (poeletso)</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta mosebetsing wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswa:</p> <p>Ho bopa mahlalosi (jk. ka potlako - O mathile ka potlako) le makgethi (mohl. -holo - moshemane e moholo) lesupi</p>	<p>Ho mamela le Ho bua</p> <p>Puisano (Tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Puisano eo e seng ya semmuso: Ho ntsha maikutlo ka sehlooho seo ho buisanwang ka sona phaposing</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema e telelele ya kgokahano: Puisano</p> <p>Tsepamisa mehopolu hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopelo sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Ho bala ka botebo tema e kgutshwane e ngotsweng bakeng sa kutlwisiso boemong ba dipolelo le ba seratswana:</p> <p>Ntshetsopele ya tlotlontswa moo ho ntshwang maikutlo.</p> <p>Tema e bontshang maikutlo, qolang le ho hlahisa maikutlo a mongodi. Hlahisa maikutlo a hao, Tema ena e ka amahanngwa le mookotaba wa ho mamela</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala le ho sekaseka tema ya dingolwa</p> <p>Dibopeho le Melao ya</p>	<p>Ho mamela le Ho bua</p> <p>Puisano (Tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Puisano eo e seng ya semmuso: Ho ntsha maikutlo ka sehlooho seo ho buisanwang ka sona phaposing</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola dinoutsu ka dipolelo tse felletseng Kgutsufatsa tem aka mogkwa wa dintlha</p> <p>Tsepamisa mehopolu hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopelo sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Latela ntshetsopele ya mophetwa palekgutshweng/ ho buisana ka makgetha a thothokiso.</p> <p>Tema e bohawang:</p> <p>Ho bala le ho boha tema e bohawang bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa makgetha a tema e bohawang Sheba le ho buisana ka mefuta e fapaneng ya ditema tse bohawang. Mohl. Khathunu, dikgetjhana tsa khomiki le papatso. <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Matshwao a puo a sebediswang ho Puosebui le puopehelo(poeletso)</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswa: batlisisa moelelo wa mantswa ha</p>	<p>Ho mamela le Ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng tlhahisoleseding le kutlwisiso:</p> <p>Mamela ditema tse fapaneng jk. pina/ mantswa a pina.</p> <p>Ho buisanwe.</p> <p>KAPA</p> <p>Ho pheta pale: projeke ya ho bala ho ekeditsweng</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane:</p> <p>Phoustara/ flayara jk. ketsahalo ya mmimo.</p> <p>Tsepamisa mehopolu hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopelo sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Poeletso</p> <p>Ho bala temakutlwisiso: Ho bala ditema tsa porosa le ditshwantsho</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Puo maamong: Poeletso Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse phethetsweng kotareng ya 1</p>	

	Tekanyeto ya motheo e etswang ke baithuti Puisano ka tekanyetso ya motheo					Tshebediso ya Puo Dibopeho tsa dipolelwana le dipolelo le melao ya tsona Melao le tshebediso ya matshwao a puo ha ho etswa puo ya mmui/puopehelo le puisano (dayaloko). Mabotsi Tlotlontswe e amanang le tema e balwang		ho balwa – bukantswe		
Tsebo ya sethatho e hlokahalang	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a ditema tsa dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Mawa a ho bala Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho mamela Bokgoni ba ho bua Ho ngola seratswana Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela bakeng bokgoni ba ho mamela Ho ngola puisano Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni bah o bua Tsebo le bokgoni ba ho kgutsufatsa ditema	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba mamela le ho bua Tsebo ya ho ngola phoustara/folaya	Bokgoni ba ho bala le ho etsa diphuputso Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
Mehlopi (ntle le bukagkakollo) ho ntlafatsa tsebo	Pampiri ya tlhahisoleding – Tsebo ya motswalle Ho ngola buka ya tataiso ya ho bala	dimakazine/dikoranta Dibuka tsa laeborary	Dimakazine/Dikoranta	Dimakazine/Dikoranta Video kapa ditema tse hatsitsweng tsa dingolwa	Dimakazine/Dikoranta Video kapa ditema tse hatsitsweng tsa dingolwa	Dimakazine/Dikora nta	Pampiri ya tlhahisoleding Diforomo tse fapaneng di lokelwa ho faelwa	Vidio kapa ditema tse hatsitsweng tsa dingolwa	Vidio kapa tema e hatsitsweng Mehla ya diphoustara kapa difolaya	Dimakazine/dikoranta
Tekanyetso	Tekanyets o eo e seng ya semmuso: Poeletso 1. Tekanyetso ya motheo ya makgetha a ditema tsa dingolwa 2. Tekanyetso ya motheo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Tlhakiso ya ho bala temakutlwisiso 2. Tlhakiso ya ho bala le ho boha. 3. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Puisano 2. Ngola seratswana sa phethelo kapa tlhaloso	1. Tlhakiso ya ho bala temakutlwisiso 2. Mosebetsi wa dingolwa:dipotso maemong 3. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Puisano 2. Ngola puisano	1. Tlhakiso ya ho bala temakutlwisiso 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Puisano 2. Ngola kgutsufatso	1. Tlhakiso ya ho bala temakutlwisiso 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Tlhakiso ya mamela temakutlwisiso 2. Ngola phoustara/folaya	1. Ho bala ka botebo ditema ho tloha sebopehong se seng ho ya ho se seng le tse bohuwang 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo

	TSS Tekanyets o ya Semmuso					MOSEBETSI 1 (25) Mosebetsi wa molomo: Puisano		MOSEBETSI 1(25) (o tswela pele) Mosebetsi wa molomo: Puisa no			MOSEBETSI 2 (40) Teko 1 e laolang Puo maemong Tekokutlwisiso (24) Setshwantsho (6) Kgutsufatso (10)
--	-------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	---

2021 Post – Covid: National Revised ATP: Kereiti 10 – Kotara 2: **SESOHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA 2 (Matatsi a 54)	Beke 1 13 - 16 Mmesa (Matsatsi a 4)	Beke 2 19 - 23 Mmesa (Matsatsi a 5)	Beke 3 26 – 30 Mmesa (Matsatsi a 3)	Beke 4 03 – 07 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke 5 10 – 14 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke 6 17 - 21 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke 7 24 -28 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke 8 31 Motsheanong – 4 Pupjane (Matsatsi a 5)	Beke 9 07 – 11 Pupjane (Matsatsi a 5)	Beke 10 14 – 18 Pujane (Matsatsi a 4)	Beke 11 21 – 25 Pupjane (Matsatsi a 5)	
Dihlooho tsa SLKT	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1 le 20 me) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1) Ho ngola le Ho nehelana (Hora e le 1 le 40 me)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Hora e le 1 le 20 me) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)
Dihlooho/Makgetha le Bokgoni	<p>Ho bua ho seng ha semmuso: Ho nehelana ka ditaello kapa ditshupiso (jk. tsela ya ho ritela teye) ka dihlopha /bong</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola ditaello kapa ditshupiso jk. ho ritela kopi ya teye.</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeliso sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala ka botebo ditema tse kgutshwane tse ngotsweng bakeng sa kutlwisiso boemong ba lentswe: Bala mehlala ya ditaello kapa ditshupiso.</p> <p>Tema ya sengolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo lekutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Sekaotaelo Makopanyi</p> <p>Mantswe a hokelang mehopolohodima (jk. ke ka hona, kahoo, jwale he) le nako (jk. yaba, kamora moo ,kamora)</p> <p>Maemedi (poeletso)</p> <p>Tlotlontswe e amanang le tema/ ditema tse balwang.</p>	<p>Ho mamela le Ho bua Ho bua ha semmuso le nehelano: Buisana le baithuti ka makgetha a puo e hlophisitsweng. Puo e hlophisitsweng.</p> <p>Puo e hlophisitsweng (Tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e telele: Puo e hlophisitsweng.</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeliso sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha Tema e ngolwang: Bala ka sepheo sa ho hlwaya le ho buisana ka tshebediso ya mohl. makgathe a hlahisitsweng.</p> <p>Tema ya dingolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Bala le ho sekaseka tema ya dingolwa.</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Poeletso le tlhahiso ya makgathe.</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebetsong.</p>	<p>Ho mamela le Ho bua Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (Tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ho tlatsa diforomo (mohl. tlhohiso) le ho ngola emeile</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeliso sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha Tema e bohawang: Bala le ho hlalosa mawa a mohl. dikhathunu, dikgetjhana tsa khomiki/dividio tsa khomiki.</p> <p>Tema ya dingolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Teko e laolwang (tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Dibopeho tsa dipolelwana le dipolelo le melao ya tsona</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebetsong.</p>	<p>Ho bua le ho nehelana ha semmuso Bonketsisane bo itshetlehleng molaetseng o totobaditsweng temeng ya sengolwa.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Diratswana tsa phetelo/ tlhaloso: Ngola tema ya diratswana tse pedi e itshetlehleng ka tema ya sengolwa e kgethilweng jwalo ka ha ho buisanwe.</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeliso sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha Tema ya sengolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso.</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Hlwaya le ho matlafatsa dibopeho le melao e fapaneng ya tshebediso ya puo</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebetsong.</p>	<p>Ho mamela le Ho bua Ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding: Ho mamela ka kutlwisiso 2 - ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding e itseng. jk. papatso e mamelwang kapa puisano.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e telele: Lengolo la setswalle Tsepamisa mehopolohodima tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Sebopeliso sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha Ho bala ka botebo ha ditema tse kgutshwane tse ngotsweng bakeng sa kutlwisiso boemong ba tema yohle: Ho balla kananelo: Bala mehlala ya mangolo a setswalle.</p> <p>Tema ya sengolwa: (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Kamano ya moetsi le moetsuwa ho leetsi le makgethi dibopehong tsa polelo. Tatelano ya mantswe. Tlotlontswe puong e tshebetsong.</p>	<p>Poeletso Ho balla kutlwisiso</p> <p>Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo</p> <p>Tema ya dingolwa</p> <p>Poeletso</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Poeletso ya dingolwa tse phethetsweng kotareng 1 le 2</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Boeletsa le ho ntlafatsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse phethetsweng dikotareng tsa 1 le 2</p>	

Tsebo ya sethatho e hlokahalang		Fana ka ditaelo kapa ditshupiso ka molomo le ka ho dingola Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Ho ngolwa ha puo e hlophisitsweng Tshebetso ya o ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho ngola Tsebo ya ho tlatsa diforomo le ngola emeile	Tsebo ya ho bala le ho boha ditema tse bohuwang Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho ngola diratswana Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho mamela Ho ngola lengolo la setswalle Tshebetso ya o ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho bala le ho etsa diphuputso Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa tsebo		Mehlala ya dimmapa tsa tsela				Dipapatso tse hatisitsweng	Mehlala ya dipapatso					
Tekanyetso	Tekanyetso eo e seng ya semmuso: Poeletso	1. Ngola ditshupiso kapa ditaelo	1. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ho ngola puo e hlophisitsweng 2. Ho nehelana ka puo e hlophisitsweng	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Tlaleho ya puo e hlophisitsweng 2. Ho tlatsa diforomo 3. Ho ngola emeile	1. Poeletso ya ditema tse bohuwang 2. Poeletso ya tema ya dingolwa 3. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ho balla hodimo 2. Ngola diratswana tse pedi	1. Poeletso ya tema ya dingolwa 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ho mamela tekokutlwisiso 2. Ngola lengolo la setswalle	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ho bala 2. Poeletso ya tema ya dingolwa 3. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse entsweng kotareng ya 1
	TSS Tekanyetso ya Semmuso			MOSEBETSI 3 (25) Tsa molomo: Puo e hlophisitsweng		MOSEBETSI 3 (25) (e tswela pele) Tsa molomo: Puo e hlophisitsweng		MOSEBETSI 4 (25) Tsa molomo: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng	MOSEBETSI 5 (40) TEKO 2 (e laolwang) Puo maamong: Papatso (10) Khathunu/dikarolwana tsa khomiki (10) Porosa le setshwantsho (20)			MOSEBETSI 6 (20) TEKO 3 (e laolwang) Dingolwa (Dipotso maamong)

2021 Post – Covid: National Revised ATP: Kereiti 10 – Kotara 3: **SESO THO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA 3 (Matsatsi a 53)	Beke 1 13 - 16 Phupu (Matsatsi a 4)	Beke 2 19 - 23 Phupu (Matsatsi a 5)	Beke 3 26 – 30 Phupu (Matsatsi a 3)	Beke 4 02 – 08 Phato (Matsatsi a 5)	Beke 5 09 – 13 Phato (Matsatsi a 4)	Beke 6 16 – 20 Phato (Matsatsi a 5)	Beke 7 23 – 27 Phato (Matsatsi a 5)	Beke 8 30 Phato – 3 Loetse (Matsatsi a 5)	Beke 9 06 – 10 Loetse (Matsatsi a 5)	Week 10 13 – 17 Loetse (Matsatsi a 5)	Week 11 20 – 23 Loetse (Matsatsi a 4)	
Dihlooho tsa SLKT	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1 le 20 me) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1) Ho ngola le Ho nehelana (Hora e le 1 le 40 me)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1 le 20 me) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)
Dihlooho/Makgetha le Bokgoni	<p>Ho balla hodimo ho itokiseditsweng ka sepheo: mohl. ditema tse kgethilweng</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Moqoqo wa phetelo</p> <p>mohl. pheta ketsahalo e makatsang</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeloho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Matlafatsa sekaotaelo.</p> <p>Sebopeloho sa puo: polelo ya sehlooho le dintlha tse tshhehatsang.</p> <p>Makgathe a maetsi</p> <p>Tlotlontswe puong e tshhehatsong</p>	<p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema e telelele ya kgokahano: Lengolo ho thoholetsa/ho bontsha maikutlo a thabo</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeloho sa tema le makgetha a puo</p> <p>LE</p> <p>Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ho ngola kgutsufatso</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>(Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Sehalo, lentswe, sephetho</p> <p>Maetsi</p> <p>Tlotlontswe puong e tshhehatsong.</p>	<p>Ho mamela bakeng sa tshahisoleseding le kutlwisiso:</p> <p>Mamela tshwantshiso ya seyalemo ya/puo e hatsitsweng/ bonketsisane/le ho bala ka ho babala.</p> <p>Ho bala/ boha ka boikemelo ho ekeditsweng:</p> <p>Tema e matlafatsang monahano jk. Mohopolo o ke keng wa eba nnete/ phethahala, toro</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Moqoqo phetelo</p> <p>Mohl. pheta ketsahalo e makatsang</p> <p>Tsepamisa</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Mabitso</p> <p>Bongwe le bongata</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe e amanang le tema/ ditema tse balwang.</p>	<p>Ho bua ho seng ha semmuso</p> <p>Puisano e amanang le tema ya dingolwa</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane:</p> <p>Ho ngola dayari (bukatsatsi)</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeloho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo, kutlwisiso le ho bala bakeng sa ho ela hloko tshhebediso ya puo e hlokolosi</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Boetsi le boetsuwa</p> <p>Moelelo o otlohileng le o patehileng</p> <p>Makopanyi</p> <p>Dikapolelo/maele</p> <p>Tlotlontswe maamong</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng sa kutlwisiso</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana</p> <p>Tema e telelele ya kgokahano: Ngola lengolo ho thoholetsa motswalle/ho leboha tijjhere</p> <p>Tsepamisa mehopolohodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeloho sa tema le makgetha a</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Tema ya dingolwa:</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Poeletso ya boetsi le boetsuwa</p> <p>Makopanyi</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe maamong</p>	<p>Ho bala le Ho boha</p> <p>Poeletso</p> <p>Ho balla kutlwisiso: Poroso le ditshwantsho</p> <p>Poeletso</p> <p>(E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <p>Poeletso ya dibopeho le melao ya tshhebediso ya puo tse phethetsweng kotareng ya 2</p>	

					<p>mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>		<p>LE</p> <p>Tema ya kgokahano e Kgutshwane:</p> <p>Ho ngola dinoutsu ka dipolelo tse felletseng</p> <p>Ho ngola kgutsufatso:</p> <p>Ruta makgetha a ho ngola kgutsufatso Kgutsufatso tem a eo o e fuweng ka dintlha</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p>		<p>puo (Sheba 3.3 SLKT) LE Poeletso ya sebopeho sa tema e telelele le kgutshwane ya kgokahano</p>		
Tsebo ya sethatho e hlokahalang	Tsebo ya ho ngola moqoqo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Tsebo ya ho ngola lengolo Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo Bokgoni ba ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Tsebo ya ho ngola moqoqo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho ngola Tsebo ya ho tlatsa bukatsatsi(dayari) le ho ngola moqoqo Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho mamela ka kutlwisiso Tsebo ya diteme tse telelele le tse kgutshwane tsa kgokahano Tshebetso ya ho ngola Sebopeho sa tema le makgetha a puo	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya dikahare tsa dingolwa Makgetha a dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho bala le ho boha Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema ya dingolwa Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
Mehlodi (nitle le bukakgakollo) ho ntlafatsa tsebo											

Tekanyetso	Tekanyetso eo e seng ya semmuso: Poeletso	1. Ngola moqoqo phetelo	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ngola lengolo 2. Ngola kgutsufatso	1. Poeletso ya ditema tsa dingolwa 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Tlhakiso ya ho mamela 2. Ho ngola moqoqo	3. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 4. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Ho ngola 2. Tlatsa bukatsatsi 3. Ngola kgutsufatso	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Poeletso ya sebopeho sa ditema tse telelele le tse kgutshwane tsa kgokahano	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Poeletso ya tema ya dingolwa: dipotso maamong 2. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	1. Poeletso ya temakutlwisiso e balwang 2. Poeletso ya dingolwa tse phethetsweng kotareng ya 2 3. Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse phethetsweng kotareng ya 2
	TSS Tekanyetso ya Semmuso					MOSEBETSI 7 (40) Ho ngola: Moqoqo phetelo/thaloso				MOSEBETSI 8 (25) Tsa molomo: Ho mamela tekokutlwisiso			

2021 Post –National Revised ATP: Kereiti 10 – Kotara 4: **SESO THO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA 4 (Matsatsi a 47)	Beke 1 04 – 08 Mphalane (Matsatsi a 4)	Beke 2 11-15 Mphalane (Matsatsi a 5)	Beke 3 18-22 Mphalane (Matsatsi a 5)	Beke 4 25-29 Mphalane (Matsatsi a 5)	Beke 5 01-05 Pudungwana (Matsatsi a 5)	Beke 6 08-12 Pudungwana (Matsatsi a 5)	15 Pud– 08 Tshitwe Matsatsi a 15/18
Dihlooho tsa SLKT	Ho mamela le Ho bua (Hora e le 1) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2 le 20 me)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	Ho mamela le Ho bua (Dihora tse 2) Ho ngola le Ho nehelana (Dihora tse 2)	Ho bala le Ho boha (Dihora tse 3) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Hora e le 1 e momahane le ho rutwa ka ho otloloha)	
Dihlooho/Makgetha le Bokgoni	<p>Ho mamela bakeng sa kananelo: jk. mmino, ho bala ho tema e hatsitsweng, dipina, thotokiso e phetwang.</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ho ngola papatso</p> <p>Tsepamisa mehopolodima: Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le ho boha. Ho bala/ boha ka boikemelo ho ekeditsweng: Bakeng sa kananelo le boithabiso.</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Mekgwa e hlompang le dipolelwana tsa teboho. Mekgwa e nepahetseng ya setso bakeng sa ho bua le batho. Rejistara</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebetsong</p>	<p>Ho mamela le ho bua Ho bua ho seng ha semmuso: Poeletso: ho buisana hoo e seng ha semmuso ha baithuti kaofela ka phaposing le ka dihlopha ka nako ya ho itokisetsa tlhahlobo.</p> <p>Ho ngola le Ho nehelana Ho itokisetsa Tlhahlobo: Ngola ka boikgethelo ho tswa ditemeng tsa boiqapelo - o kgetha sehlooho le ho hlahisa mohopolo/ ho etsa mmapa wa monahano.</p> <p>Tsepamisa mehopolodima: Tshebetso ya ho ngola Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3 SLKT)</p>	<p>Ho bala le ho boha Tema ya sengolwa: Bakeng sa poeletso (E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Poeletso Mosebetsi wa bukantswe/ tlhakiso ya maele/ dikapolelo / dipolediso tse tsamaisanang le tema e ithutilweng. Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebetsong.</p>	<p>Ho ngola le Ho nehelana Poeletso ya sebopeho sa tema le makgetha a puo a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Ho bala le ho boha Tema ya dingolwa Poeletso E LE NNGWE ya tsena: Terama/Palekgutshwe/ Dithothokiso/ Padi)</p> <p>Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Poeletso ya boetso le boetsuwa, puosebui le puopehelo, Makgetha a dipotso Tatelano ya lentswe</p>	<p>MOSEBETSI 9 (300)</p> <p>Ditlhahlobo tsa mafelo a selemo</p> <p>Pampiri 1: Puo maemong (Matshwao - 80) (Dihotsa tse 2.)</p> <p>Pampiri 2: Dingolwa (Matshwao - 40) (Dihora 1½.)</p> <p>Pampiri 3: Ho nogla (Matshwao - 80) (Dihora tse 2½)</p> <p>Pampiri 4: Tsa molomo (Matshwao - 100)</p>
Tsebo ya sethatho e hloka halang	Bokgoni ba ho mamela Tsebo ya sebopeho le ngola papatso	Bokgoni ba o bala Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua	Tsebo ya dingolwa tse kgethilweng	Tsebo ya ditema tse ngolwang tse fapaneng	Tsebo ya dingolwa tse kgethilweng	

			Tsebo ya ho ngola ditema tse ngolwang tse fapaneng	Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo		Tsebo ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	
Mehlopi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa tsebo	Serekoki						
Tekanyetso	Tekanyetso eo e seng ya semmuso: Poeletso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlhakiso e mamelwang 2. Ho ngola papatso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlhakiso e balwang 2. Tlhakiso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puisano Ho fpanyetsa ka maikutlo/ ho etsa mmapa wa monahano wa dihlooho tse ngolwang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poeletso ya tema ya dingolwa 2. Tlhakiso ya puo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poeletso ya ho ngola ditema tse ngolwang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poeletso ya tema ya dingolwa 2. Tlhakiso ya puo
	TSS Tekanyetso ya Semmuso						

**LENANETEKANYETSO BAKENG SA PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI,
KEREITI 10 LE 11 SELEMONG SA 2021**

Mosebetsi ya tekanyetso ya semmuso kotara ya 1		
KOTARA 1	Mosebetsi 1 – Matshwao 25	Mosebetsi 2 – Matshwao 40
65 ya matshwao a fetolelwa ho 100	Tsa molomo: Puisano (Metso e 10 ho isa ho e 30 sehlopha ka seng)	TEKO 1: Puo maemong (Hora e le 1 le 10 me) Tekokutlwisiso (matshwao a 24) le Setshwantsho (matshwao a 6) Kgutsufatso (matshwao a 10)

Mosebetsi ya tekanyetso ya semmuso kotara ya 2				
KOTARA 2	Mosebet si 3 matshwao – 25	Mosebetsi 4 Matshwao - 25	Mosebetsi 5 Matshwao - 40	Mosebetsi 6 Matshwao - 20
110 ya matshwao a fetolelwang ho 100	Tsa molomo: Puo e hlophisitsweng (1 ho isa ho 2 metsotso moithuti ka mong)	Tsa molomo: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (1 ho isa ho 2 metsotso moithuti ka mong)	TEKO 2: Puo maemong (Metsotso e 40) Papatso (10) Khathunu/dikarolwana tsa khomiki (10) Porosa le setshwantsho (20)	TEKO 3: Dingolwa (Metsotso e 40) Dipotso maemong

Mosebetsi ya tekanyetso ya semmuso kotara ya 3		
KOTARA 3	Mosebetsi 7 Matshwao a 40	Mosebetsi 8 Matshwao a 25
65 ya matshwao e fetolelwang ho 100	Ho ngola: Moqoqo phetelo/Tihaloso (Hora e le 1)	Tsa molomo: Ho mamela tekokutlwisiso (Metsotso e 45)

Mosebetsi ya tekanyetso ya semmuso kotara ya 4	
KOTARA 4	Mosebetsi 9 – Matshwao a 300
300 matshwao	DITLHAHLOBOTSA MAFELO A SELEMO Pampiri 1 – Puo maemong (matshwao a 80) (Dihora tse 2) Pampiri 2 - Dingolwa (matshwao a 40) (Dihora tse 1, 5) Pampiri 3 – Ho ngola (matshwao a 80) (Dihora tse 2, 5) Pampiri 4 – *Tsa molomo (matshwao a 100)

	<p>*Tsa molomo: Baithuti ba lokela ho etsa ho bua ho hlophisitsweng ho le hong, puisano e le nngwe, mosebetsi o le mong wa ho mamela le ho balla hodimo ho hlophisitsweng ho le hong nakong ya selemo.</p>
--	--

